



Financial Solutions

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA FINANCIAL SOLUTIONS DOO PODGORICA

A. OPŠTE ODREDBE

Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Financial Solutions doo Podgorica (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) sadrže uslove poslovanja koje Financial Solutions doo Podgorica (u daljem tekstu: Faktor) primenjuje na poslovni odnos između Faktora i pravnih/fizičkih lica koja koriste usluge Faktora (u daljem tekstu: Klijent), u okviru obavljanja poslovne djelatnosti za koje je Faktor dobilo dozvolu za rad Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: CBCG) i registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS).

Pojedinačna primjena Opštih uslova poslovanja na Klijenta obezbeđuje se zaključenjem pisanog ugovora o faktoringu između Faktora i Klijenta (u daljem tekstu: Ugovor o faktoringu), uz uslov da se Ugovor izričito poziva na primjenu Opštih uslova poslovanja.

U slučaju neslaganja između odredbi Ugovora i Opštih uslova poslovanja, u odnosima između Faktora i Klijenta obavezujuće su odredbe zaključenog Ugovora o faktoringu, zatim odredbe Opštih uslova poslovanja.

Faktor je dužan da u svojim poslovnim prostorijama, na vidnom mjestu, i na svojoj internet stranici, istakne Opšte uslove poslovanja i to najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana usvajanja, kao i da svakog konkretnog Klijenta upozna sa njima najkasnije do zaključivanja Ugovora o faktoringu.

Zaključenjem Ugovora i/ili srodnih pravnih poslova koji su u neposrednoj vezi s poslovima faktoringa, potpisnici Ugovora o faktoringu potvrđuju da su upoznati i saglasni sa sadržajem Opštih uslova poslovanja i da prihvataju sva prava, obaveze i garancije koje iz njih proizlaze.

Faktor zadržava pravo izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i svojim internim aktima.

Izmjene i dopune stupaju na snagu i primjenjuju se nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internet stranici Faktora i na vidnom mjestu u svojim poslovnim prostorijama.

B. OSNOVNI POJMOVI

Factoring - pravni posao u kome lice koje obavlja poslove faktoringa (Faktor), kupuje predmet faktoringa koji proizilazi iz pravnog posla prodaje robe ili pružanja usluga, zaključenog između povjerioca predmeta faktoringa i dužnika predmeta faktoringa (osnovni posao).

Ugovor o faktoringu - ugovor zaključen u pisanoj formi, kojim se Faktor obavezuje da pruži uslugu faktoringa, a povjerilac iz osnovnog posla da prenese predmet faktoringa na Faktora, kao i da faktoru plati odgovarajuću naknadu u zavisnosti od ugovorene vrste faktoringa.

Faktor – privredno društvo koje kupuje potraživanje na osnovu Ugovora o faktoringu, odnosno Financial Solutions doo Podgorica.

Klijent ili Povjerilac (ustupilac potraživanja) – pravno/fizičko lice, koji Faktoru ustupa potraživanja u skladu sa Ugovorom o faktoringu.

Dužnik – pravno ili fizičko lice koje ima dokumentovanu obavezu plaćanja, koja može biti predmet ustupanja shodno Ugovoru o faktoringu.

Limit ustupanja – označava maksimalan nominalan iznos potraživanja Klijenta prema određenom kupcu/dobavljaču, koja klijent ustupa Faktoru.

Limit finansiranja – označava maksimalan iznos sume avansnih isplata koja može biti isplaćena Klijentu, za ustupljena potraživanja prema određenom kupcu/dobavljaču.

Potvrđeno potraživanje – potraživanje za koje je Faktor potvrdio namjeru kupovinu, nakon prijema svih dokaza, dokumenata i podataka koji potvrđuju postojanje ustupljenog potraživanja.

Procenat finansiranja (avans) – označava maksimalan procenat od određenog ustupljenog potraživanja koji, kao avansnu isplatu, Faktor može isplatiti Klijentu.

Garantni fond – predstavlja razliku između iznosa ustupljenih potraživanja i iznosa avansa prije umanjjenja za sve obračunate troškove, kamate i naknade.

Glavnica ustupljenog potraživanja – označava iznos za isplatu naveden na fakturi ili drugom dokumentu kojim je potvrđeno potraživanje iskazano.

Factoring sa pravom regresa - U slučaju kašnjenja Dužnika sa plaćanjem dospjelih obaveza, factoring sa pravom regresa podrazumijeva da Faktor ima pravo naplate svih dospjelih obaveza od Povjerioca aktiviranjem prava regresa, bez obaveze prethodne naplate od Dužnika.

Factoring bez prava regresa - podrazumijeva da Faktor preuzima punu odgovornost za naplatu Klijentovih potraživanja. U slučaju da kompanija ne naplati svoje potraživanje od Dužnika na dan dospelja potraživanja, Faktor će svoje potraživanje naplaćivati od dužnika putem sredstava obezbjeđenja ili u skladu sa zakonom, pri čemu na nominalni iznos potraživanja Faktor ima shodno zakonu pravo obračunavati kamatu u visini zakonske zatezne kamatne stope. Kompanija nema pravo na regres prema Klijentu.

Obrnuti factoring - podrazumijeva da Faktor i dužnik predmeta faktoringa ugovaraju program plaćanja predmeta obrnutog faktoringa povjeriocu predmeta obrnutog faktoringa na način da se Faktor obavezuje da plati predmet obrnutog faktoringa prije dospelja predmeta obrnutog faktoringa na zahtjev povjerioca predmeta obrnutog faktoringa ili po instrukcijama dužnika predmeta obrnutog faktoringa, uz prenos tako isplaćenih predmeta obrnutog faktoringa sa povjerioca predmeta obrnutog faktoringa na Faktora.

Domaći factoring - pravni posao u kome je predmet faktoringa nastao iz osnovnog posla između rezidenata.

Međunarodni factoring - je pravni posao faktoringa u kome je predmet faktoringa nastao iz osnovnog posla sa licima koja nijesu rezidenti.

1. PREDMET FAKTORINGA

- 1.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja primjenju se na domaći i međunarodni factoring, na factoring sa pravom i bez prava regresa, odnosno na obrnuti factoring.

- 1.2. Predmet faktoringa je svako postojeće ili buduće, ukupno ili djelimično, nedospijelo kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu osnovnog posla.
- 1.3. Dospijeće predmeta faktoringa ne smije biti duže od jedne godine.
- 1.4. Prenosom potraživanja na Faktora prelaze i sva sporedna prava uz to potraživanje, ali se ne ograničavajući na sva sredstva obezbeđenja prema Dužnicima na dan zaključenja ovog Ugovora.
- 1.5. Navedena potraživanja mogu biti ustupljena Faktoru do visine definisanog limita ustupanja odnosno Limita finansiranja, u periodu važenja Ugovora o faktoringu. Za sva ustupljena potraživanja Klijent, odnosno povjerilac mora ispostaviti adekvatnu dokumentaciju kao potvrdu postojanja potraživanja. Pod adekvatnom dokumentacijom se smatraju: fakture, specifikacije faktura, situacija za izvedene radove i drugo, sa jasno naznačenim rokom plaćanja potraživanja.
- 1.6. Faktor može odbiti preuzimanje potraživanja iz prethodnog stava ukoliko postoji:
 - a) opravdana sumnja u postojanje ili mogućnost prenošenja potraživanja;
 - b) nedostatak ili nedostaci koji sprečavaju, ili bi mogli da spriječe, ili otežaju naplatu;
 - c) sumnja da su Dužnici po potraživanjima koja su predmet ustupanja nelikvidni;
 - d) sumnja u valjanost datih jemstava i garancija Klijenta;
 - e) drugi razlozi za koje Faktor smatra da mogu negativno uticati na naplativost potraživanja.

2. PRENOS PREDMETA FAKTORINGA

- 2.1. Prenos predmeta faktoringa smatra se izvršenim:
 - 2.1.1. Potpisivanjem Ugovora o faktoringu,
 - 2.1.2. Potpisivanjem Ugovora o cesiji/Obavještenja o prenosu potraživanja između Faktora, Povjerioca i Dužnika ili dostavljanjem obavještenja Dužniku o prodaji predmeta faktoringa.
- 2.2. Prenos obuhvata cjelokupno potraživanje koje čini predmet faktoringa i sva sporedna prava uključujući i ugovorna prava bilo koje vrste povezana sa predmetom faktoringa.

3. ISPLATA PREDMETA FAKTORINGA

- 3.1. Nakon potpisivanja Ugovora, prenosa predmeta faktoringa i ispunjavanja svih prethodno ugovorenih uslova, Faktor isplaćuje Povjeriocu kupoprodajnu cijenu predmeta faktoringa.
- 3.2. Klijentu pripada, za svako ustupljeno potraživanje, iznos jednak glavnici ustupljenog potraživanja, umanjenoj za iznose obračunate naknade i kamata, garantnog fonda i drugih troškova koje je Faktor imao u vezi sa ustupljenim potraživanjima.
- 3.3. Ako je posao faktoringa ugovoren uz primjenu metode diskontovanja, Faktor isplaćuje kupoprodajnu cijenu predmeta faktoringa umanjenu za iznos:
 - 3.3.1. Faktoring kamatu,
 - 3.3.2. Faktoring naknadu i/ili
 - 3.3.3. Administrativne i druge naknade u zavisnosti od vrste faktoringa,
 - 3.3.4. Garantni fond.
- 3.4. Ako je posao faktoringa ugovoren uz mjesečni obračun i naplatu kamate, Faktor isplaćuje kupoprodajnu cijenu predmeta faktoringa umanjenu za iznos:

- 3.4.1. Faktoring naknadu i/ili
- 3.4.2. Administrativne i druge naknade u zavisnosti od vrste faktoringa, osim ako je Ugovorom o faktoringu obaveza plaćanja Kamate ugovorena na strani Kupca.
- 3.4.3. Garantni fond.
- 3.5. Plaćanje kupoprodajne cijene predmeta faktoringa izvršava se uplatom na platni račun Povjerioca.

4. ODGOVORNOST FAKTORA

- 4.1. Faktor ne odgovara za štete nastale uslijed više sile ili kada je ispunjenje obaveze jedne strane u ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovoran Faktor, a ako je ispunio dio svoje obaveze, može zahtijevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.

U slučaju djelimične nemogućnosti ispunjenja zbog događaja za koji nije kriv Faktor, Faktor zadržava pravo raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njegovim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo da zahtijeva srazmjerno smanjenje svoje obaveze.

Kad je ispunjenje obaveze jedne strane u ugovoru o faktoringu postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njena obaveza se gasi, a ta strana zadržava svoje potraživanje prema drugoj strani, s tim što se smanjuje za onoliko koliko je ona mogla imati koristi od oslobođenja od sopstvene obaveze. Pored toga, ona je dužna ustupiti drugoj strani sva prava koja bi imala prema trećim licima u vezi sa predmetom svoje obaveze čije je ispunjenje postalo nemoguće.

Ako je nastala nemogućnost ispunjenja ugovora o faktoringu zbog događaja, za koji je odgovorna strana koja treba da ispuni ugovor, druga strana može po svom izboru da zahtijeva naknadu štete zbog neispunjenja ili da odustane od ugovora i zahtijeva naknadu štete

- 4.2. Odgovornost Faktora ograničena je na štete nastale uslijed grube nepažnje i namjere od strane Faktora.

5. ODGOVORNOST POVJERIOCA I DUŽNIKA

- 5.1. Povjerilac i/ili Dužnik dužni su dostaviti važeću dokumentaciju u skladu sa zahtjevima Faktora.
- 5.2. Sva dokumentacija mora biti dostavljena u formi i sadržaju u skladu sa zahtjevima Faktora.
- 5.3. U periodu trajanja Ugovora o faktoringu, Povjerilac i/ili Dužnik se obavezuju da će:
 - 5.3.1. Redovno dostavljati finansijske izvještaje (godišnje i kvartalne).
 - 5.3.2. Dostavljati sve druge podatke koje Faktor može zatražiti u cilju izvještavanja nadležnih tijela i sprovođenja procedura mjerenja u upravljanja rizikom Faktora.
 - 5.3.3. Pisanim putem obavijestiti Faktora u slučaju nastanka bilo kakvih okolnosti koje mogu uticati na realizaciju Ugovora o faktoringu.

6. JEMSTVA POVJERIOCA I DUŽNIKA

- 6.1. Povjerilac i/ili Dužnik garantuju:
 - 6.1.1. Za tačnost, potpunost i istinitost svih podataka i dokumentacije dostavljene Faktoru.
 - 6.1.2. Da ustupljeno potraživanje u cjelosti postoji kao valjana, bezuslovna, nesporna i prenosiva obaveza dužnika u iznosu i sa dospeliećem kao što je navedeno u dokumentaciji koja potvrđuje postojanje potraživanja;

- 6.1.3. Da imaju sva potrebna ovlašćenja i saglasnosti za zaključenje Ugovora o faktoringu, te da su poduzeli sve radnje potrebne za zakonitost i valjanost Ugovora o faktoringu te za obaveznost i utuživost potraživanja Faktora koja nastanu.
- 6.1.4. Da zaključenje Ugovora o faktoringu nije protivno propisima koji se na njih primjenjuju i/ili njihovim opštim aktima i/ili ugovorima u kojima su jedna od ugovornih strana i/ili odlukama suda/arbitraže/nadležnog tijela koje se na njih odnose.
- 6.1.5. Da su sve odluke, odobrenja i saglasnosti koje su shodno zakonu i drugim propisima potrebne za zaključenje Ugovora o faktoringu pravno valjane.
- 6.1.6. Da nisu pokrenuti, niti prijeti mogućnost od pokretanja sudskih, upravnih, izvršnih ili drugih postupaka protiv Povjerioca i/ili Dužnika, kao i članova njihovih uprava ili njihovih povezanih društava čiji ishod bi mogao ugroziti sposobnost Povjerioca i/ili Dužnika da uredno izvršava obaveze iz Ugovora o faktoringu.
- 6.1.7. Da ne postoje okolnosti koje bi mogle umanjiti njihovu finansijsku/statusnu situaciju i dovesti u pitanje njihovu sposobnost da pravovremeno i u cijelosti izvrše obaveze preuzete na osnovu Ugovora o faktoringu.
- 6.1.8. Da predmet faktoringa nije opterećen nikakvim pravima i teretima trećih lica, posebno založnim pravom, odnosno pravima koja bi na bilo koji način umanjivala ili ograničavala pravo Faktora.

7. PROMJENA OKOLNOSTI I USLOVA USTUPLJENOG POTRAŽIVANJA

- 7.1. Ako poslije zaključenja ugovora o faktoringu nastupe okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak, ugovorne strane mogu na zahtjev druge strane izmijeniti ili raskinuti ugovor.

Izmjena ili raskid Ugovora o faktoringu ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna da u vrijeme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

Strana koja zahtijeva izmjenu ili raskid Ugovora o faktoringu ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile po isteku roka određenog za ispunjenje njene obaveze

Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmijene.

Ako dođe do raskida ugovora, Faktor zadržava pravo da traži od druge ugovorne strane da mu naknadi pravičan dio štete koji je pretrpio zbog toga.

Strana koja je ovlašćena da zbog promijenjenih okolnosti zahtijeva izmjenu ili raskid ugovora dužna je da o svojoj namjeri da traži raskid ugovora obavijesti drugu stranu čim je saznala da su takve okolnosti nastupile, a ako to nije učinila, odgovara za štetu koju je druga strana pretrpjela zbog toga što joj zahtjev nije bio na vrijeme saopšten.

Pri odlučivanju o izmjeni ili raskidu ugovora sud se rukovodi načelima savjesnosti i poštenja vodeći računa naročito o cilju ugovora, o normalnom riziku kod ugovora odnosno vrste, o djelovanju i trajanju izvanrednih okolnosti, kao i o uravnoteženim interesima obiju strana.

Strane se mogu ugovorom unaprijed odreći pozivanja na određene promijenjene okolnosti, osim ako je to u suprotnosti sa načelom savjesnosti i poštenja.

- 7.2. U slučaju da posle zaključenja Ugovora o faktoringu dođe do promjena okolnosti ili ako Faktor sazna za okolnosti koje bi, da su mu bile poznate u vrijeme zaključenja Ugovora o faktoringu, uticale na donošenje odluke u vezi sa njegovim zaključivanjem, Faktor može, na osnovu novih informacija, podataka i dokumenata koji ukazuju na predmetnu promjenu, u svakom trenutku smanjiti ili povećati:

- kamatnu stopu;
- proviziju;
- limit ustupanja/finansiranja;
- isključiti pojedinog dužnika iz Ugovora o faktoringu; ili
- u krajnjem slučaju raskinuti ugovor o faktoringu.

8. SREDSTVA OBEZBJEĐENJA

- 8.1. U skladu sa odlukom Faktora, Povjerilac i/ili Dužnik su obavezni dostaviti odgovarajuća sredstva obezbjeđenja, kao što su mjenice sa mjeničnim ovlaštenjima za naplatu, zaloga, solidarno jemstvo itd.
- 8.2. Ako bilo koje sredstvo obezbjeđenja iz bilo kojeg razloga, u cijelosti ili djelimično, prestane biti pravno valjano ili obavezujuće za Povjerioca i/ili Dužnika, u i/ili za imovinu neke, nekih ili svih navedenih lica, ili prema mišljenju Faktora prestane pružati dodatno obezbjeđenja za obaveze iz Ugovora o faktoringu, ili bude u cijelosti ili djelimično iskorišćeno, tada su i Povjerilac i/ili Dužnik obavezni, sve do potpunog namirenja potraživanja Faktora, odmah i bez odlaganja pribaviti i dostaviti Faktoru bilo koje dodatno sredstvo obezbjeđenja koje Faktor zatraži, i potom zaključiti dodatne ugovore i/ili druge isprave koje Faktor zatraži, a posebno one potrebne za pravnu valjanost svakog i bilo kojeg sredstva obezbjeđenja.
- 8.3. Ako je Ugovorom o faktoringu ugovoreno jemstvo i/ili sudužništvo i/ili obaveza trećeg lica po nekoj drugoj osnovi, tada se obaveze Povjerioca i/ili Dužnika iz prethodnih stavki ovog člana na isti način primjenjuju i na jemca, sudužnika i treće osobe.
- 8.4. Jemci/sudužnici i/ili trećeg lica jemče solidarno kao jemci – platioci i odgovaraju Faktoru za sve obaveze Povjerioca ili Dužnika preuzete zaključenjem Ugovora o faktoringu.
- 8.5. Faktor ima pravo da odabere redosljed aktiviranja sredstava obezbjeđenja.
- 8.6. Ukoliko je za prenos sredstava obezbjeđenja potrebno preduzeti formalnu radnju (indosament, klauzula intabulandi i slično), Povjerilac je dužan preduzeti takvu pravnu radnju.

9. NAKNADE I TROŠKOVI

- 9.1. Za obavljanje poslova faktoringa Faktor ima pravo na naknadu i redovnu kamatu.
- 9.2. Faktor ima pravo i na naknadu za obavljanje poslova u vezi sa poslovima faktoringa, kao što su vođenje evidencije, dogovaranje i praćenje otplate predmeta faktoringa, prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti dužnika predmeta faktoringa i slično tzv. administrativna naknada.
- 9.3. Troškove uspostavljanja sredstava obezbjeđenja snosi Klijent (Povjerilac ili Dužnik, zavisno koja se vrsta faktoring posla zaključuje), osim ako odbor direktora ne odluči drugačije.

10. ZATEZNA KAMATA I PRAVO REGRESA

- 10.1. U slučaju kašnjenja sa ispunjenjem bilo kakvih novčanih obaveza, Faktor obračunava i naplaćuje ugovorenu zateznu kamatu. Ugovorena zatezna kamata se obračunava u visini redovne kamate

uvećane za 1/2 (jednu polovinu). Ugovorena zatezna kamata, obračunava se i naplaćuje u vremenskim intervalima definisanim Ugovorom o faktoringu.

- 10.2. U slučaju kašnjenja Dužnika sa plaćanjem dospjelih obaveza, ako je Ugovor o faktoringu definisao pravo regresa, Faktor ima pravo naplate svih dospjelih obaveza od Povjerioca aktiviranjem prava regresa, bez obaveze prethodne naplate od Dužnika.
- 10.3. Ako Dužnik zakasni s plaćanjem dospjele obaveze preuzete sklapanjem Ugovorom o faktoringu bilo u cijelosti ili djelimično, a faktoring posao je ugovoren sa pravom regresa, Faktor je dužan da o tome obavjesti Povjerioca (regresnog dužnika), jemca, sudužnika i/ili treće lice, i to prvog sledećeg radnog dana računajući od dana zakašnjenja.

11. OBAVJEŠTAVANJE

- 11.1. Faktor je ovlašćen, da bilo koje pisano obavještenje, učesnicima faktoring posla dostavi:

11.1.1. Lično uz potvrdu o prijemu, ili

11.1.2. Putem elektronske pošte, ili

11.1.3. Putem preporučene pošte uz dostavinicu.

12. KOMUNIKACIJA KLIJENATA SA FAKTOROM

- 12.1. Svu komunikaciju koja se odnosi na sadašnju i buduću poslovnu saradnju između Faktora i Klijenata, Klijenti mogu ostvariti lično u prostorijama Faktora ili putem pošte na sledeću adresu:

Financial Solutions doo Podorica
ul. Baku br.140
81000 Podgorica
n/r Izvršnog direktora
ili
na e-mail: infofs@financialsolutions.me

13. MJERODAVNO PRAVO

- 13.1. Za poslovni odnos između Faktora, Povjerioca i Dužnika mjerodavno je crnogorsko pravo.

14. NIŠTAVOST POJEDINIH ODREDBI

- 14.1. Ukoliko bilo koja odredba ili dio odredbe Ugovora o faktoringu ili Opštih uslova poslovanja postane nevažeća ili neprimjenjiva iz bilo kog razloga, ostale odredbe ovog Ugovora će ostati i dalje važeće odnosno na snazi.
- 14.2. Pravno nevažeća odredba zamjenjuje se kroz druge zakonske ili ugovorne odredbe koje su najsličnije pravno i ekonomskom okviru nevažeće odredbe.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Na sve što nije regulisano ovim uslovima, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.
- 15.2. Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i počinju se primjenjivati u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internet stranici Faktora.